



Woma wo akwaaba ba Connecticut Birth to Three Nhyehyee mu!

Yen ani agye se woatu saa anammɔn a edi kan a eho hia de asua pii afa wo ba no nkɔso ho yi. Enam nhwehwemu so, wo Birth to Three (Awo kosi Mmiensa) kuw no betumi aboa ma woabua nsemisa biara a wowo wo haw ahorow ho na se efata a, wode mmoa ama wo ba ne w'abusua.

Woyee Birth to Three wo aban mmara bi a wofre no Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, Ankorankoro a Wɔadi Dem Nhomasua Mmara) Part C (Ɔfa C) mu, senea ebeye a wobehwe se wode mmoa bema mmofra nkumaa mmusua a won nkɔso akye. Wofi wo pe mu na wode wo ho rehye Birth to Three Nhyehyee no mu na wobetumi ayi wo ho afiri mu abere biara. Se wope nsem a efa Birth to Three ho a penee, kokoamsem, ne nhyehyee a wode tua ka a, yesre wo hwe websaet birth23.org no.

Ansa na wo ne wo ba no de mo ho behye se mofata ho nhyehyee no mu no, nneema kakraa bi a ese se wuhu ni:

- Nhwehwemu no begye beye donhwerew biako kosi abien.
- Yede kasa a wowo ahotoso kесе se wobeka na ebedi dwuma.
- Nhwehwemu ahorow ko so wo baabi a wo ba no te nka se ne ho ato no kесе se obetra, asua ade na wadi agoru, mpen pii no wo fie, anaa mmofra hwebea.
- Anye yiye koraa no, ese se owofa biako ba ho esiane nhwehwemu no enti.
- Wo Birth to Three kuw no bekyere wo kwan afa nhwehwemu no anammɔn biara. Wone wo ba no bedi nkitaho na wواهwe no; wobebisa wo nsem afa wo ba no abakosem ne biribiara a shaw wo ho; na wobebisa wo ma wواهyehye nkrataa no. Eyinom bi ne:
 - Se wobepene so ma won aye wo ba no mu nhwehwemu
 - Penee se wobebisa w'akwahosan nsiakyibaa adwumakuw no ka wo nhwehwemu no ho, a ahwehwede biara nni mu, sika a wode tua ho ka, sika a wotew so, anaase eka a efi wo kotoku mu a wode ma wo Penee se wo ne wo ba no dokota bekye nsem- eho hia ma mmoa a wode ma ho nhyehyee ne wo ba no apɔmuden ne nkɔso a wohwe so
- Woye wo ba no nhwehwemu kuw no fa titiriw! Wobeka akyerе wo se fa wo ba no abakosem ansa na worewo no, n'awo, n'apɔmuden, ne ne nkɔso ho nsem.
- Nea eho hia pa ara -- Wona wode wo ba no ho nsem bema. Nsem a wode ma no, boa nhwehwemu kuw no ma wosua onipa ko a wo ba no ye ne baabi a wobɔ mmɔden ne baabi a woto sini.
- Wo nhwehwemu no akyi no, kuw no behwe nea efi shwe a wواهye da aye a wواهie mu aba no mu; nsem a wode ma a efa wo ba no abakosem ne ne nkɔso ho; ne amanneebo biara a wobonya afi nnuruyefo ho de asi gyinae se obi fata. Wone wo behwe nhwehwemu amanneebo no mu wo wo kurom kasa mu na enye nea etwa to kosi se wubanya hokwan akenkan na wواهwe ahu se erekyerew wo ba no ahɔden, anammɔn a edi ho, ne agyinaesi a ekyere se ɔfata.

Nnwuma a wode won ho hye mu ntem nyinaa ye nea wontua hwee mfi wo kotoku mu. Nanso, ɔman no bo mmɔden se ebegye eka a wobɔe afi ɔman ne ankorankoro nsiakyibaa wo abere a woama wo kwan.

Me Ba no Fata

Ebia wobehu se wo ba no fata esiane ne nyini a ekye kесе wo akwan abien no mu biako so nti:

1. Wo ba no wo ayaresa tebea bi a ebetumi ama ne nkoso akye
2. Nhwewemufo no kyere se wo ba no kye kесе wo ne nyini fa biako anaa nea eboro saa a wasusuw ho (nnipadua dwumadie kесе, nkitahodi, wankasa-mmoa, adwene, asetena-atenka) mu.

Se wuhu se wo ba no fata wie a, wobey:

- Wosama dwumadie sohwefo bi, a n'asseyede ne se obeka nnipa, nsem, ne nneema a eho hia ma w'abusua no abom.
- Wo dwumadie ntamgyinafo na okyere no kwan wo nhyehyese bi a wofre no Individualized Family Service Plan (IFSP, Ankorankoro Abusua Dwumadie Nhyehyese) a ebeboa wo ma woaboa wo ba no nkoso wo da biara da dwumadie mu.

Me Ba no Mfata

Se wuhu se wo ba no mfata a, wo nhwewemu kuw no beye:

- Kyerekyere nea efii nhwewemu no mu bae mu.
- Kyerekyere mu se wobetumi abisa Birth to Three nhwewemu foforo bosome biako fi seesei nhwewemu no.
- Kyerekyere hokwan ahorow a wowo se wo ne nea efii nhwewemu no mu bae ne anammn a edi ho a ebetumi aba no nys adwene.
- Ebeka wo ne nhyehyese afoforo a ebema wo ba no nyini anya nkoso a ebia nea eka ho ne:
 - Help Me Grow (Boa Me Ma Mennyin)
 - Sparkler (Spakla)

Wo wo ho kwan ahorow! IDEA ma w'akwanya ahorow bi a efi ase bere a wo ne Birth to Three di kan di nkitaho akyi pee. Wo nsa beka saa akwanya ahorow yi bi ansa na woaye nhwewemu.

Birth to Three ne adwumakuo ahorow 20 aye apam se wode nhwewemu no ne dwumadie ahorow nyinaa bema. Se wowo nsemmissa biara a, yesre wo, wo ne adwumakuo no nni nkitaho ptee. Wobetumi ahunu won a wode mmoa ma no din wo birth23.org "Yen Dwumadie" anaa fre Birth to Three wo 860-500-4400 so. Se wope nsem pii fa Birth to Three Nhyehyese no ho na wope se wohwe w'akwanya ahorow mu a, yesre wo ko yen websaete www.birth23.org anaa fa wo mobaal afidie no sekaane QR koodu ahorow a ewo ase ha no.

Birth23.org



Owofo
Akwanya
Ahorow



Yen ani gye se yebesboa wo ma woadi wo ba ne w'abusua ankorankoro ahiade ho dwuma.